

FIG. 5

					TOPON ADDOM
	CELL	40 KBP/S ADPCM (5 BITS) 3/2	32 KBP/S ADPCM (4 BITS) 2/1	24 KBP/S ADPCM (3 BITS) 5/2	16 KBP/S ADPCM (2 BITS) 4/1
	BYTE		XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
	2	XXXXX XXX	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX
	3	XX XXXXXO	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
	4	XXXXX XXX	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX
	5	XX XXXXXO XXXXX XXX	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
	6	XXXXXXXXX	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX XX
	7	XXXXX XXX	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
	8 9	XXXXXXXX	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX XX
	10	XXXXX XXX	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
	11	XXXXXXXX	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX
	12	XXXXX XXX	XXXX XXXX	XXX XXX XX X XXX XXXO	XX XX XX XX
	13	XX XXXXXO	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
	14	XXXXX XXX	XXXX XXXX	XXXXXXXX	XX XX XX XX
	15	OXXXXX XX	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
	16	XXXXX XXX	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX
	17	OXXXXX XX	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
	18	XXXXX XXX	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX
	19	XX XXXXXO	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
	20	XXXXX XXX	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX
	21	XX XXXXXXO	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
	22	XXXXX XXX	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX
	23	XX XXXXXXO	XXXXXXXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
	24	XXXXX XXX XX XXXXXX	XXXX XXXX	OXXX XXX X	XX XX XX XX
	25	XX XXXXXXX	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
	26	XXXXXXXX	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX XX XX XX XX
	27 28	XXXXX XXX	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
l	29 29	XX XXXXXXO	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX
l	30	XXXXX XXX	XXXX XXXX	XXX XXX XX X XXX XXXO	XX XX XX XX
	31	XX XXXXXXO	XXXX XXXX	XXX XXX XXX	XX XX XX XX
l	32	XXXXX XXX	XXXX XXXX	X XXX XXXO	xx xx xx XX
	33	OXXXXX XX	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
1	34	XXXXX XXX	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX
l	35	XX XXXXXO	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
1	36	XXXXX XXX	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX
ł	37	XX XXXXXO	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
1	38	XXXXX XXX	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX
1	39	XX XXXXXO XXXXX XXX	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
1	40	XXXXX ^^^	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX XX XX XX XX
1	41 42	XXXXXX XXX	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
1		XX XXXXXO	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX
1	43 44	XXXXX XXX	XXXX XXXX	XXX XXX XX	XX XX XX XX
1	44	XX XXXXXO	XXXX XXXX	X XXX XXXO	XX XX XX XX
1	45	XXXXX XXX	XXXX XXXX	XXX XXX XX X XXX XXXO	XX XX XX XX
1	47	OXXXXX XX	XXXX XXXX	X XXX XXXOO	XX XX XX XX
1	48	XXXXX OOO	XXXX XXXX	XXX XXX 00	M. M
1				232	376
BYTE	S COMPRES	SED 139	94	29 MSEC	47 MSEC
I DACK	WINDACK DE	1 AY 17.375 MSEC	11.75 MSEC	58 MSEC	94 MSEC
FND	TO-END DEL	AY 34.75 MSEC	29.5 MSEC	JU WILL	

FIG. 4




FIG. 6




FIG. 7





FIG. 8






FIG. 11





FIG. 12



DATE	ĺ
CIRCUIT STATE	
CIRCUIT	
SATELLITE	
ECHO CONTROL	
CANCELER	
DENTIFIER CANCELER	
GROUP MEMBER NUMBER	
TRUNK GROUP NUMBER	
9	
9-	L
용	1
ASSOCIATED CIC VP VC TRUNK GROUP POINT CODE NUMBER	

FIG. 14

2	NDEA N				I	
	NEXI	FONCTION				
	5					
	မ္မ	ACTIVE				
	호	COUNTER				
	SELECTION	SEQUENCE				
	ASSOCIATED	FUNK GLARE COUNTENTY CLLI SAFELLE SEVENCE COUNTER ACTIVE FUNCTION NPA. SEQUENCE COUNTER ACTIVE FUNCTION				
	בטוופרים	INDICATOR				
	11111111	SAIELLIE	diload	5		
		CONTINUITY	CONTROL			
		GLARE	RESOLUTION			
	-	TRUNK	GROUP	NIMBER	-5-	

FIG. 15

i	INDEX	
	NEXT FUNCTION	
	DIGITS TO	
CALLED PARTY	DIGITS FROM	
	NATURE OF ADDRESS	
	CARRIER IDENTIFICATION	
	CARRIER SELECTION IDENTIFICATION	
	EXCEPTION TABLE	NATURE NA

FIG. 16

		_
NEXT	INDEX	
NEXT	FUNCTION	
ORIGINATING	LINE	
UMBER	DATA	
CALLING PARTY/CHARGE NUMBER	DIGITS TO	1
CALLING	DIGITS FROM	
	NATURE OF ADDRESS	
	CALLING PARTY CATEGORY	
	ANI TABLE INDEX	r r. 1 wh r

FIG. 17

NEXT	
	- TO
SECON	FROM
	NATURE OF ADDRESS
4.	CALLED NUMBER TABLE INDEX

FIG. 18

	NDEX	₽		Ц	
	NEXT	#3 #3			
	INDEX	2#			
	NEXT	FUNCTION #2			
	INDEX	¥			
	NEXT	FUNCTION	#		
	Tillogio	CODE			
	2	DIGITS TO			
	VORK SELECTION	DIGITS			
		NETWORK	PLAN		
5		ROUTING	NDEX	2.7	200

FIG. 19

NEXT	FUNCTION	
DI INV POLINO	CAUSE VALUE	
	CODING STANDARD	DC 513
	GENERAL LOCATION	ū
	MESSAGE RECEIVED CAUSE VALUE	
. 1924	INDEX	2

MESSAGE TYPE	PARAMETERS	INDEX #1	INDEX #	INDEX #N
DDRESS COMPLETE	BACKWARD CALL INDICATOR			
JUNESS COMPLETE	ACCESS TRANSPORT			
	CAUSE INDICATOR			
	OPTIONAL BACKWARD CALL			
	INDICATORS		1	
	OPTIONAL "FE" INDICATOR			
LOWER .	ACCESS TRANSPORT			
NSWER	BACKWARD CALL INDICATOR			
	EVENT INFORMATION			
ALL PROGRESS	BACKWARD CALL INDICATOR			
	ACCESS TRANSPORT			
	CAUSE INDICATOR	-		
	OPTIONAL BACKWARD CALL			
			ì	
	INDICATOR NATURE OF CONNECTION INDICATOR			
IRCUIT RESERVATION		┼──		-
IRCUIT RESERVATION ACK	. N/A	+	+	1
CONFUSION	N/A	 	+	
ONTINUITY	CONTINUITY INDICATOR		+	+
XIT	OUTGOING TRUNK GROUP NUMBER	-	+	_
NFORMATION	ALL PARAMETERS	+		-
NFORMATION REQUEST	ALL PARAMETERS		+	+
NITIAL ADDRESS	NATURE OF CONNECTION INDICATOR		+	_
	FORWARD CALL INDICATOR		+	+
	CALLING PARTY'S CATEGORY		+	
	USER SERVICE INFORMATION	-	-	-
	CALLED PARTY NUMBER			
	ACCESS TRANSPORT			+
	CALLING PARTY NUMBER			
	CARRIER IDENTIFICATION			
	CARRIER SELECTION INFORMATION			+
	CHARGE NUMBER			-
	GENERIC ADDRESS			+
	ORIGINATING LINE INFORMATION			
	ORIGINAL CALLED NUMBER			-
	REDIRECTING NUMBER			-
	SERVICE CODE			
	TRANSIT NETWORK SELECTION			
	HOP COUNTER			
PASS ALONG	ALL PARAMETERS			
RELEASE	CAUSE INDICATOR			
ILLEADE	ACCESS TRANSPORT			
	AUTOMATIC CONGESTION CONTROL			
RELEASE COMPLETE	N/A			
RESUME	SUSPEND/RESUME INDICATOR			
SUSPEND	SUSPEND/RESUME INDICATOR			
OUOFEND	000. 2102002			